

OTVORENI PARLAMENT



Skupština Crne Gore

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina II ♦ Broj 24 ♦ Februar 2013. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 28. februara koje u formi mjesečnog biltena „Otvoreni parlament“ priprema Služba Skupštine Crne Gore.

U toku ovog mjeseca sazvane su sjednice tri vanredna zasijedanja Skupštine Crne Gore, na kojima nije usvojen dnevni red. Kroz vršenje nadzorne funkcije Odbor za antikorupciju je održao kontrolno saslušanje Vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić i v.d direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Veska Lekića.

Tema broja ovog izdanja biltena je XII zimsko zasijedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), na kojem je učestvovala stalna delegacija Skupštine Crne Gore koju je predvodio predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.

Bilten se objavljuje svakog mjeseca kao dio programa „Otvoreni parlament“, kojim Skupština teži da približi svoj rad građanima Crne Gore. Smatramo da je ova publikacija veoma značajna kao pouzdan izvor informacija o radu Skupštine i nadamo se da će vam biti od koristi.

Naravno, ostajemo otvoreni za vaše komentare i sugestije, kao i kritike koje nam mogu pomoći da naš rad učinimo što kvalitetnijim.

S poštovanjem,
Služba Skupštine Crne Gore



ZAKONODAVNA I NADZORNA AKTIVNOST

Na zahtjev poslanika parlamentarne manjine, u februaru su sazvane sjednice tri vanredna zasijedanja Skupštine Crne Gore, na kojima nije usvojen dnevni red, tako da nije vođena rasprava o predloženim zakonima.

Tokom februara održano je 27 sjednica radnih tijela Skupštine, u okviru njihove zakonodavne i nadzorne funkcije. Ukupno je razmotreno 49 predloga zakona, od čega je 7 predloga zakona predloženo Skupštini na usvajanje od strane nadležnih odbora, odnosno i Zakonodavnog odbora i matičnog odbora za datu oblast. Za 23 razmatrana predloga zakona, koji nijesu dobili podršku bilo oba odbora bilo samo Zakonodavnog odbora ili matičnog odbora, Skupštini je predloženo da ih ne usvoji.

Predlozi zakona razmatrani na odborima:

- **Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora i Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o saradnji i međusobnoj pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora i Odbora

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

za međunarodne odnose i iseljenike.

- **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o rješavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora i Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne Konvencije o zaštiti novih biljnih sorti** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora i Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
- **Predlog zakona o zaštiti državnih interesa u elektroenergetskom sektoru Crne Gore** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora i Odbora za ekonomiju finansije i budžet.
- **Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora i Odbora za bezbjednost i odbranu.
- **Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na igre na sreću i zabavne igre** razmatran je i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o željeznici** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju finansije i budžet.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju finansije i budžet.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Češke Republike o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.

- **Predlog zakona o potvrđivanju Anexa VI Marpol Konvencije 73/78** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici** razmotrio Odbor za rodnu ravnopravnost i predložio Odboru za međunarodne odnose i iseljenike, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom statusu Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Osnivačkog sporazuma Međunarodne Akademije za borbu protiv korupcije** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine** razmatran je i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprezentativnosti sindikata** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za zdravstvo, rad i soci-

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

jalno staranje.

- **Predlog zakona o teritorijalnoj organizaciji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na upotrebu motornih vozila, plovih objekata, vazduhoplova i letilica** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu** razmatran i podržan od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji** razmatran i podržan od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona i predlaže Skupštini da ga odbije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na promet nepokretnosti** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju,

finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona.

- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o izmjenama Zakona o koncesijama** razmatran i nije podržan od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
- **Predlog zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru** razmatran i podržan od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona pa predlaže Skupštini da ga odbije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju** razmatran i podržan od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona, pa predlaže Skupštini da ga odbije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli državne pomoći** razmatran i podržan od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona, pa predlaže Skupštini da ga odbije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima** razmatran i podržan od strane Zakonodavnog odbora. Predlog od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu nije dobio potrebnu većinu.
- **Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti** razmatran i podržan od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nije podržao ovaj predlog zakona, pa predlaže Skupštini da ga odbije.
- **Predlog zakona o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći** razmatran i podržan od strane Zakonodavnog odbora. Predlog od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu nije dobio potrebnu većinu.
- **Predlog deklaracije o ubrzanom razvoju energetike Crne Gore**, razmatrani su od strane Zakonodavnog odbora, Odbora za ekonomiju finansije i budžet. Zakonodavni odbor je konstatovao da, sa aspekta usklađenosti sa ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predložena deklaracija bude usvojena u Skupštini, dok Predlog deklaracije nije podržan od Odbora za ekonomiju finansije i budžet.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke a.d. Beograd i Banke privatne privrede d.d. Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik d.d. Beograd** nije dobio potrebnu većinu od strane Zakonodavnog odbora, kao ni od Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, pa predlaže Skupštini

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

da ga odbije.

- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu rada** nije dobio potrebnu većinu od strane Zakonodavnog odbora. Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje nije podržao ovaj predlog zakona.
- **Predlog zakona o dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi** razmatran od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, ali nije zauzeo stav.

Ostale aktivnosti odbora:

- **Administrativni odbor** dao je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i Statut Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Povodom razmatranja kandidatura za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije, Odbor je odlučio da



održati konsultativno saslušanje kandidata. Odbor je obrazovao Radnu grupu sa zadatkom da utvrdi Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju zarade i drugih primanja predsjednika i sekretara Državne izborne komisije („Službeni list CG“, broj 65/12) u odnosu na vrijednost koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade kao i Radnu grupu sa zadatkom da se nastavi postupak razmatranja predloga nevladinih organizacija za donošenje akta kojim će se utvrditi način i postupak izbora predstavnika NVO sektora u tijelima koje formira Skupština Crne Gore. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore je donio Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju zarade i drugih primanja predsjednika i sekretara Državne izborne komisije. Odlukom je umanjena vrijednost koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade za predsjednika i sekretara Državne izborne komisije, koji profesionalno obavljaju funkciju. Odbor je utvrdio dva Predloga odluka. Na predlog Kluba Pozitivne Crne Gore odlučio je da Skupštini predloži da razrješi Srđana Perića a da izabere Azru Jasavić za članicu Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore. Takođe na predlog Kluba Pozitivne Crne Gore, odlučio je da Skupštini

predloži da razrješi Azru Jasavić a izabere Srđana Perića za člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore. Na predlog Sulja Mustafića, potpredsjednika Skupštine Crne Gore, za savjetnike Potpredsjednika Skupštine imenovani su Seniha Kuč, dipl. politikolog i Dževdo Jasavić, dipl. turizmolog. Usvojen je Godišnji izvještaj o radu Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore za 2012. godinu. Odbor je upoznat sa dopisom Koalicije NVO-saradnjom do cilja, u kome iskazuju spremnost da učestvuju u izradi akta za izbor i imenovanje predstavnika NVO u radna tijela koja formira Skupština Crne Gore.

- **Ustavni odbor** je tokom sjednica održanih u februaru analizirao dosadašnji rad na ustavnim amandmanima i konstatovao da postoji napredak u sadržinskom smislu. Takođe, raspravljalo se i o izboru članova Sudskog savjeta i načinu izbora sudija Ustavnog suda.
- **Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu**, za zamjenicu predsjednika Odbora izabrao je poslanicu Snežanu Jonicu. Takođe, razmotren je Predlog odluke za održavanje kontrolnog saslušanja ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, Vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić i pre-dsjednice Vrhovnog suda i Sudskog savjeta Vesne Medenice, koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta: Koča Pavlović, Slaven Radunović i Vladislav Bojović, na temu: „Postupanje Tužilaštva i Sudstva u slučaju Škerović“. Predlog odluke nije dobio potrebnu većinu.
- **Odbor za bezbjednost i odbranu** je donio Odluku o kontrolnom saslušanju ministra unutrašnjih poslova i Specijalnog tužioca Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u vezi sa primjenom mjera



tajnog nadzora u Odsjeku za posebne provjere Uprave policije, kao i Odluku o vanrednoj aktivnosti Odbora o posjeti ovom Odsjeku, saglasno odredbi člana 15 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane.

- **Odbor za međunarodne odnose i iseljenike** je razmatrao i podržao predloženu kandidaturu da se za stalnu predstavnicu – izvanrednu i opunomoćenu ambasadorku Crne Gore u Austiji, šeficu Stalne misije pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju i međunarodnim organizacijama Ujedinjenih nacija, izvanrednu i opunomoćenu ambasadorku



Crne Gore na nerezidentnoj osnovi u Republici Slovačkoj i Republici Češkoj, imenuje Slavica Milačić. Na sjednici je takođe bilo riječi i o pripremi strategije koja bi definisala prioritete i ciljeve kada je u pitanju pozicioniranje Odbora u aktivnostima na unapređenju statusa i prava iseljenika iz Crne Gore u drugim državama. Članovi Odbora su izrazili jedinstven stav da je potrebno jačati ulogu Skupštine Crne Gore i ulogu Odbora za međunarodne odnose i iseljenike u formiranju i sprovođenju politika koje se tiču iseljenika iz Crne Gore.

- **Odbor za evropske integracije** je jednoglasno donio pozitivno mišljenje o Nacrtu pregovaračke pozicije za pregovaračko poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura, o čemu će obavijestiti Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. Na sjednici je, usvojen Plan rada Odbora za 2013. godinu, koji se sastoji od četiri cjeline – Praćenje procesa pregovora, Kontrolna uloga, Međunarodne aktivnosti i Promocija procesa evropskih integracija u crnogorskoj javnosti. Na sjednici odbora održanoj 8. februara 2013. godine predstavljen je dosadašnji tok pregovora za članstvo u Evropskoj uniji od strane Nj. E. Mitje Drobniča sa saradnicima.
- **Odbor za ekonomiju finansije i budžet** je u okviru tačke dnevnog rada Realizacija zaključaka Skupštine Crne Gore, konstatovao da će nakon dostavljanja inoviranog mišljenja Ministarstva finansija i to za svako regulatorno tijelo pojedinačno, sagledati obim i realnost predloženih ušteda i odrediti okvir za pripremu predloga izmjena finansijskih planova za 2013. godinu. Odbor se upoznao sa Informacijom o internim mjerama Centralne banke Crne Gore za smanjenje troškova poslovanja u uslovima ekonomske krize i sa Izvještajem o radu Fonda za za-

štitu depozita za 2011. godinu. U odnosu na Statut Agencije za nadzor osiguranja Odbor je konstatovao da nema primjedbi i mišljenja je da se u skladu sa članom 178 Zakona o osiguranju može dati saglasnost na ovaj akt. Odbor je vodio raspravu o realizaciji Zaključaka Skupštine Crne Gore (broj: 00-72/12-2/24) povodom razmatranja ostvarivanja Zaključaka Skupštine Crne Gore povodom donošenja Odluke o potvrđivanju Odluke o preuzimanju duga ad Kombinata aluminijuma Podgorica (broj: 00-72/12-2/13).

- **Odbor za ljudska prava i slobode** je razmotrio Informaciju o postupanju Uprave policije po Preporukama Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore datim u Posebnom izvještaju o stanju prostorija Uprave policije za zadržavanje lica lišenih slobode iz 2011. godine. Odbor je prihvatio: Izvještaj o učešću dr Halila Dukovića na Panel diskusiji na temu: „Zaštita ljudskih prava u sistemu izvršenja krivičnih sankcija“, Izvještaj o seksualnom iskorišćavanju djece u Crnoj Gori koji je podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, a koji je sačinjen u okviru regionalnog Projekta „Unapređenje položaja djeteta u cilju zaštite od svih vidova eksploatacije“, Izvještaj sa preporukama sa Konferencije „Zajedno do kvalitetnije socijalne i dječije zaštite lica sa invaliditetom“, održane u Podgorici 3. decembra 2012. godine, povodom obilježavanja međunarodnog Dana osoba sa invaliditetom. Pored toga, članovi Odbora su prihvatili izvještaje o međunarodnim aktivnostima u Odboru od novembra 2012. do januara 2013. godine i to: Informacija sa sastanka predsjednika i članova



Odbora za ljudska prava i slobode sa Delegacijom iz Albanije, održanog u Podgorici 24. januara 2013. godine, Izvještaj o učešću predstavnika službe Odbora za ljudska prava i slobode na Seminaru na temu: „Zaštita ljudskih prava i položaj žena i djece“, održanom od 14. do 15. novembra 2012. godine u Briselu, Izvještaj o učešću sekretara Odbora za lju-

daska prava i slobode i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na Regionalnoj radionici na temu: „Efikasan rad odbora“, održanoj od 7. do 9. novembra 2012. godine u Bratislavi. Odbor se upoznao sa Predstavkom br. 00-64-06/12-46 od 16. oktobra 2012. godine kojom se jedan broj osuđenih lica na izdržavanju kazne u ZIKS-u obratio Odboru za ljudska prava i slobode radi pokretanja inicijative za donošenje novog zakona o amnestiji, kao i sa tri predstavlke koje su fizička lica uputila Odboru, od kojih su dvije već upućene Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Odbor nije izabrao zamjenika predsjednika Odbora, jer nije predložen kandidat od strane članova ovog radnog tijela iz reda opozicije. U vezi sa pravima djeteta, članovi Odbora su se upoznali sa Izvještajem-Studijom o siromaštvu djece u Crnoj Gori, koju je UNICEF uradio u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja Vlade Crne Gore, zatim sa rezultatima Kampanje „Jedno od petoro“ koju je pokrenuo Savjet Evrope, a koju sprovodi Vlada Crne Gore od februara 2012. godine.

- **Odbor za rodnu ravnopravnost** Skupštine Crne Gore utvrdio je Program zasjedanja „Ženskog parlamenta“, koji će biti održan na Međunarodni dan žena, 8. marta 2013. godine, u cilju promovisanja ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori.



- **Odbor za antikorupciju** održao je kontrolno saslušanje Vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić i v.d direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Veska Lekića, u vezi sa aferom Telekom u obimu koji je moguć obzirom da članovi Odbora nemaju pristup


IZ GALERIJE PARLAMENTA

Rajko Todorović Todor: „Vučji do“, 1989. ulje na platnu, 200 x 154,3 cm

Rajko Todorović-Todor rođen je na Jasenovom Polju kod Nikšića. Akademiju likovnih umjetnosti i poslijediplomske studije završio je u Beogradu. Profesor je slikanja na cetinjskom FLU. Akademik je DANU, član ULUCG. i PEN centra Crne Gore. Istaknuti je kulturni stvaralac Crne Gore i dobitnik Trinaestojulske nagrade. Od 2010. stiče status istaknutog kulturnog stvaraoca Crne Gore. Bogat slikarski opus Rajka Todorovića – Todora svrstava među najznačajnije individue savremene crnogorske likovne umjetnosti. Do sada je imao preko 30 samostalnih i 200 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Realizovao je nekoliko javnih projekata, od kojih je najznačajniji „Porta Montenegro“. Svaka slika Rajka Todorovića je, zapravo, jedna crnogorska, ali istovremeno i univerzalna, priča. Ovaj slikar je neraskidivo vezan za crnogorski prostor. Petar Lubarda svojevremeno je kazao: „Ako bi me neko pitao ko mi je bio učitelj u umjetnosti, morao bih da odgovorim da je to bila Crna Gora“. Tako je i sa Todorovićem – tajnu njegove poetike ne bi razumjeli, ukoliko ne bi apstrahovali cjelokupno crnogorsko nasljeđe i podneblje njegovog formiranja.



TEMA BROJA



Stalna delegacija Skupštine Crne Gore na XII zimskom zasijedanju Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (PS OEBS)

Stalna delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala je na ovogodišnjem zimskom zasijedanju Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), koja okuplja više od 240 parlamentaraca iz 57 zemalja članica. U stalnoj delegaciji bili su predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić koji je predvodio delegaciju i poslanik Milutin Simović. Prihod od poreza se smanjuje 3,5%, a primici od naknada 10,03%. Predviđen je rast prihoda od doprinosa, taksi, ostalih prihoda, kao i od primitaka od otplate kredita.

Zimsko zasijedanje obilježile su sjednice opštih odbora, kao i sjednica stalnog Odbora i Zajednička sjednica tri opšta odbora. Zasijedanje je počelo sjednicom Odbora za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja, na kojoj su parlamentarci imali priliku da se upoznaju sa izvještajima o slobodi medija Dunje Mijatović, specijalnog



izvjestioca OEBS-a za slobodu medija, Janeza Lenarčiča (Janez Lenarčič), direktora Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, Vuka Žugića, predsjednika Odbora za ljudsku dimenziju OEBS-a i Izabel Santos (Isabel Santos), zamjenice predsjednika Odbora za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja kao i izvještaj Ane Felan u odnosu na godišnje zasijedanje u Istanbulu, specijalnog izvjestioca za ovaj Odbor.

U izvještajima je posebno ukazano na narušavanje ili nizak stepen slobode medija u velikom broju zemalja članica OEBS-a, sa posebnim akcentom na Bjelorusiju, Uzbekistan i Turkmenistan, ali je ukazano i na zabrinjavajuću situaciju u Rusiji, Turskoj i Azerbejdžanu. Napredak u oblasti slobode medija, kako se navodi u izvještajima, postignut je u Moldaviji i Srbiji.

Tokom diskusije na sjednici Odbora za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja parlamentarci su bili saglasni da je potrebno da sve države članice OEBS-a preuzmu odgovornost, i u svojim zemljama djeluju na unapređenje zakonodavnih okvira koji tretiraju pitanje slobode medija, ali i na primjeni istih u praksi. Prvog dana zimskog zasijedanja PS OEBS-a održana je i Zajednička sjednica tri Opšta odbora, na kojoj su poslanici imali pri-

liku da čuju obraćanja predsjednika Parlamentarne skupštine Rikarda Miljorija (Riccardo Migliori), predsjednice Narodnog Vijeća Austrije, Barbare Pramer (Barbara Prammer) i Vjačeslava Jatsuka (Viacheslav Yatsiuk), specijalnog izaslanika i predsjedavajućeg OEBS-om.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić prihvatio je inicijativu predsjednika Parlamentarne skupštine OEBS-a Rikarda Miljorija da se jesenje zasijedanje PS OEBS-a održi u Crnoj Gori u oktobru 2013. godine.

Tim povodom, Rikardo Miljori (Riccardo Migliori), predsjednik Parlamentarne Skupštine OEBS-a, ukazavši na pitanja koja su u fokusu pažnje zasijedanja, podsjetio je parlamentarce na korijene OEBS-a – „Bez obzira na to da li raspravljamo o promjenama naših bezbjednosnih snaga ili da li nove tehnologije utiču na slobodu medija, da li govorimo o stradanju izbjeglica ili zaštiti granica, rješenje za budućnost može se naći u mapi puta potpisanoj u našoj prošlosti, Helsinškom aktu koji nas obavezuje sve zajedno”.

U drugom dijelu dana održane su sjednice Odbora za politička pitanja i bezbjednost i Odbora za ekonomska pitanja, nauku, tehnologiju i zaštitu životne sredine, na kojima su parlamentarci diskutovali o prekograničnoj saradnji i mirovnoj politici kao trajnom nasljeđu Helsinkija.

Zasijedanje je održano u Beču 21. i 22. februara 2013. godine.

U fokusu zimskog zasijedanja bila su pitanja bezbjednosnih snaga i saradnje u oblasti bezbjednosti, granične saradnje i slobode medija

Predsjednik Krivokapić je na zasijedanju Parlamentarne skupštine izabran u poseban Odbor za reformu i transparentnost OEBS-a. Zadatak Odbora je da, u su-sret obilježavanju 40 godina OEBS-a, pripremi strateški dokument kojim će biti redefinisani ključni principi OEBS-a kroz sve tri njegove dimenzije: ljudsku, ekonomsku i bezbjednosnu. Predsjednik se tokom zasijedanja susreo sa rukovodstvom Parlamentarne skupštine i drugim čelnicima delegacija organizacije koja okuplja 57 zemalja evroatlanskog i evroazijskog prostora od Vankvera do Vladivostoka.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament”, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

NOVOSTI IZ SKUPŠTINE



Na poziv predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori boravio predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a Rikardo Miljori

Na poziv predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori od 27. februara do 1. marta 2013. boravio je predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a Rikardo Miljori (Riccardo Migliori).

Tokom razgovora predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića i predsjednika Parlamentarne skupštine OEBS-a Rikarda Miljorija, 28. februara 2013. godine izraženo je obostrano zadovoljstvo aktuelnom saradnjom OEBS-a sa crnogorskim institucijama.

Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić kazao je da je OEBS jedna od organizacija koja Crnu Goru razumije te da joj pomaže na pravi način. „OEBS je organizacija koja je radila na širenju crnogorskih demokratskih kapaciteta, zato nam je velika čast da ste uz nas.” Predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a Rikardo Miljori (Riccardo Migliori) kazao je da je Crna Gora pravi primjer ideja koje promoviše OEBS, te da se zbog dostignutih standarda nada skorom zatvaranju njihove kancelarije u Podgorici.

Nakon razgovora, predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a Rikardo Miljori (Riccardo Migliori) upisao se u skupštinsku knjigu utisaka, a gostujući na prvom redovnom (proljećnjem) zasijedanju Skupštine Crne Gore u Prijestonici Cetinje 1. marta 2013. gospodin Miljori se obratio i poslanicima.



Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić na Balkanskom forumu regionalne saradnje

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić učestvovao je na Balkanskom forumu regionalne saradnje koji je održan u Solunu u periodu od 7. do 9. februara 2013. godine. Događaj je okupio veliki broj učesnika iz Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i svijeta.

Na ovogodišnjem forumu razmotrene su mogućnosti regionalne saradnje u četiri oblasti: regionalnih obrazovnih pristupa, ljudskih resursa i tržišta rada, infrastrukture i razvoja turizma i energije, životne sredine i ekonomskog razvoja.

Na forumu je govorila visoka predstavница Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Ketrin Ešton (Catherine Ashton), zamjenik direktora Kancelarije za južnu i centralnu Evropu iz Stejt departmenta Dejvid Burger (David Burger), bivši premijer Grčke Jorgos Papandreu (Γεώργιος Παπανδρέου), kao i brojne političke ličnosti i eksperti iz regiona. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić je učestvovao na forumu na poziv Rokfeler fondacije.

Javna rasprava o Nacrtu strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba 2013 – 2018

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i članica Odbora dr Ljiljana Đurašković, učestvovali su, na poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava, na Javnoj raspravi o Nacrtu strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba 2013-2018, održanoj 26. februara 2013. godine. Javnoj raspravi su prisustvovali i mr Branka Tanasijević, predsjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, kao i predstavnici državnih organa, institu-

cije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i nevladinih organizacija. Javnoj raspravi je prisustvovao i Bastian Vinkel (Bastiaan Winkel), projekt koordinator za LGBT jedinicu Savjeta Evrope.

Uvodna izlaganja u vezi sa Nacrtom strategije za unapređenje položaja LGBT osoba 2013-2018 imali su ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, savjetnik predsjednika Vlade za ljudska prava i koordinator Radne grupe za izradu Strategije dr Jovan Kojičić i nezavisni ekspert i član Radne grupe

za izradu Strategije mr Aleksandar Saša Zeković.

Naglašeno je da je Nacrt strategije nastao kao proizvod širokog procesa konsultacija koji je otpočeo novembra 2011. godine sa svim relevantnim akterima, nevladinim organizacijama i organima državne uprave.

Strategija unapređenja kvaliteta života LGBT osoba 2013 – 2018 za opšti cilj ima poboljšanje ukupnog društvenog položaja LGBT osoba u Crnoj Gori i njihove bolje integracije u crnogorsko društvo. Ova Strategija definiše ciljeve, oblasti djelovanja i mjere neophodne za njenu punu implementaciju. Strategijom se stvaraju dobri preduslovi za sprovođenje politike zaštite ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori, što podrazumijeva i konkretnu primjenu međunarodno-pravnih i na njima zasnovanih ustavnih i zakonskih standarda kojima se reguliše poštovanje osnovnih ljudskih prava.

Jednakost pred zakonom i ravnopravnost svih građana, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet, u crnogorskom društvu treba da se podrazumijeva. Kroz definisanje LGBT politike potvrđuje se riješenost da Crna Gora počiva na principima slobode, demokratije, vladavine prava i poštovanja lju-

dskih prava i osnovnih sloboda. Takođe, potvrđuje se posvećenost politici kontinuiranog unapređivanja ljudskih prava i sloboda, ali i riješenost da svi društveni subjekti aktivno doprinose održivom uspostavljanju društva kulture ljudskih prava u Crnoj Gori.

Strategija je podijeljena na oblasti koje predstavljaju važne sfere društvenog života u kojima su intervencije neophodne: institucionalni i pravni okvir, zatim, oblast obrazovanja kao važnog faktora u formiranju stavova pojedinaca i ključnog faktora za razvoj i pojedinca i društva, oblast zdravstvene zaštite kroz unapređenje zdravlja pripadnika LGBT zajednice, bez diskriminacije i predrasuda, oblast medija, kulture, sporta, umjetnosti i druge oblasti kojima će se uspostaviti novi društveno – kulturološki odnos prema LGBT osobama u Crnoj Gori.

Zaključeno je da sve prikupljene komentare, predloge i informacije sa Javne rasprave razmotri Radna grupa Savjeta za zaštitu od diskriminacije za izradu Strategije u cilju dobijanja što kvalitetnijeg teksta dokumenta, koji bi Vlada do kraja marta 2013. godine trebala da usvoji.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović na sastanku generalnih sekretara parlamenata EU

Glavna tema sastanka generalnih sekretara, koji je ove godine održan na Kipru, zemlji koja je predsjedavala Evropskom unijom u drugoj polovini 2012. godine, bio je napredak u radu na implementaciji zaključaka prethodne Konferencije predsjednika parlamenata, održane u Varšavi u aprilu prošle godine, kao i „Implikacije Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju Ekonomskom i monetarnom unijom na parlamente zemalja Evropske unije“. Cilj ovog ugovora je da se obezbijede stabilnost Eurozone i jačanje ekonomskog upravljanja u Uniji, dok je članom 13 Ugovora posebno naglašeno da saradnja među parlamentima zemalja Evropske unije i Evropskog parlamenta treba da ima važnu ulogu u procesu ekonomske saradnje i upravljanja u Uniji, dok sam model ostvarivanja ove uloge parlamenta treba da se dogovori do kraja tekuće godine.

U tom smislu, sastanak generalnih sekretara predstavljao je pripremu za Konferenciju predsjednika parlamenata zemalja Evropske unije, zakazanu za 22. i 23. april ove godine, takođe u Nikoziji. Dnevni red Konferencije predsjednika parlamenata EU, koji je prezentiran, obuhvatio je i sesiju o „Ulozi parlamenata zemalja EU u jačanju demokratije i ljudskih prava, posebno u području Mediterana“, kao i sesiju na temu „Socijalna kohezija u vrijeme štednje – šta nacionalni parlamentari mogu da učine“. Tokom sastanka naglasak je stavljen na potrebu da predsjedavajuća zemlja pripremi adekvatni materijal i što obuhvatniji predlog, nakon što su se čuli stavovi učesnika konferencije, kako

bi se stvorili uslovi da se na sastanku predsjednika parlamenata mogu donijeti neophodne odluke prihvatljive svim članicama EU.

Konferencija predsjednika parlamenata, koju čine predsjednici nacionalnih parlamenata zemalja članica EU, predsjednici parlamenata zemalja kandidata za članstvo i predsjednik Evropskog parlamenta, ima za cilj promociju uloge parlamenata i nadgledanje koordinacije interparlamentarnih aktivnosti. Konferencija predstavlja forum za razmjenu mišljenja, informacija i iskustva među predsjednicima parlamenata, o temama koje se tiču uloge i organizacije parlamentarnih funkcija, promocije istraživačkih aktivnosti i zajedničkog djelovanja.

Generalni sekretari su, takođe, razmotrili i usvojili godišnji izvještaj o radu Interparlamentarne razmjene informacija (IPEX), kao osnovne platforme za interparlamentarnu razmjenu informacija koje se odnose na Evropsku uniju. Ponovljena je opredijeljenost generalnih sekretara u pogledu daljeg razvoja IPEX-a, kao pouzdanog sredstva za razmjenu informacija i dokumentenata vezano za EU.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore imao je i niz bilateralnih razgovora sa kolegama iz parlamenata zemalja EU tokom kojih je upoznao sagovornike sa napretkom koji je Skupština Crne Gore ostvarila u proteklom periodu, dok su razmijenjena mišljenja o mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje u cilju razmjene najboljih praksi.

IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



ZAKON O IZDAVANJU PASOŠA

16/29. mart 1905.

MI

NIKOLA PRVI

Po milosti Božjoj

KNJAZ I GOSPODAR CRNE GORE

Na predlog Našeg Ministra Inostranih Djela
Saslušavši Naš Državni Savjet, riješismo se narediti i naređujemo ovaj

ZAKON

O

IZDAVANJU PASOŠA

I

Svaki crnogorski podanik koji bi, ma gdje van granice, želio putovati, dužan je imati svoj uredni pasoš.

III

Pasoša imade tri vrste:

- 1) Pasoši za članove vladajućeg Doma i njihovu pratnju (ministri i ačutanti), u kojima ličnog opisa ne postoji
- 2) Pasoš za Austro-Ugarsku i Bosnu i Hercegovinu i
- 3) Pasoši za sve ostale zemlje

Prve dvije vrste pasoša sastoje se iz jednog lista hartije, a treća iz jedne knjižice, u kojoj imade 10 listova.

IV

Na pasošima uz zvanični pečat i potpis dotičnog činovnika koji pasoše izdaje zabilježeno je ime, prezime, očevo ime, vjeroispovijest, mjesto rođenja, tačan lični opis i zanimanje dotičnog kome se izdaje pasoš. Ako s dotičnim putuje i familija, naznačiće se još u pasošu i imena i godine starosti sviju članova familije.

VI

Pasoši se izdaju besplatno. Samo će se naplaćivati taksa, koja je potrebna isključivo za to, da pokriva troškove, koji se oko istih čine; a to je;

- 1) za Austro- Ugarsku i Bosnu i Hercegovinu kruna – 60
- 2) za ostale jevropske zemlje kr. 2
- 3) za vanjevropske zemlje kruna 3.

Nikola, s.r.

Kruševac, 16. marta 1905. godine
Ministar inostranih djela, Vojvoda G. Vuković
Iz Zakona o izdavanju pasoša

Pavićević, B., Raspopović, R., knj. II, Crnogorski zakoni (1378-1905), Podgorica, Istorijski institut Crne Gore, 1998

PARLAMENTARNI POJMOVNIK

Politička korupcija - „Pod političkom korupcijom podrazumijevamo „širok spekter prestupa i nezakonitih akata koje počinje političke vođe prije, tokom i nakon vršenja funkcije. Od sitne ili birokratske korupcije razlikuje se po tome što je vrše političke vođe ili izabrani funkcioneri kojima je povjerena vlast i koji su odgovorni da predstavljaju javni interes“. (Transparency International, Global Corruption Report 2004, London: Pluto Press,11)“ *

*Vladimir Goati, Političke partije i partijski sistemi, Univerzitet Crne Gore, fakultet političkih nauka, Podgorica, 2008

KALENDAR



3. februar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić sreo se, u Kotoru, sa predsjednikom Narodne Skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem. Sagovornici su razgovarali o aktuelnoj ekonomskoj krizi, mjerama štednje koje su, kao privremenu mjeru, nedavno usvojila oba Parlamenta, a razmijenili su i mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu. Pored toga, sagovornici su se saglasili da saradnja između Crne Gore i Republike Srpske ide uzlaznom putanjom, ali i da postoje brojne oblasti u kojima bi ona mogla biti unaprijeđena.

4. februar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je na poziv predsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leka boravio u zvaničnoj posjeti Republici Hrvatskoj. Na sastanku sa predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem sagovornici su se saglasili da međusobni odnosi Crne Gore i Republike Hrvatske idu uzlaznom putanjom. Na sastanku sa predsjednikom Hrvatskog sabora Josipom Lekom predsjednik Krivokapić čestitao je na uspješnom završetku pregovora kao i na statusu punopravnog člana u Evropskoj uniji koji će Republika Hrvatska steći prvog jula ove godine. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić se, takođe, susreo i sa premijerom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem sa kojim je razgovarao o ostvarenom nivou saradnje između Crne Gore i Hrvatske. Posebno je bilo riječi o iskustvima koja je Hrvatska imala u sklopu svojih pregovora, prije svega u poglavljima 23 i 24. Predsjednik Krivokapić susreo se i članovima Odbora za evropske integracije Hrvatskog Sabora i tom prilikom razgovarao o obavezama sa kojima se suočavao ovaj odbor u dosadašnjem procesu evropskih integracija Hrvatske. U skladu sa uobičajnom praksom predsjednik Krivokapić se susreo i sa predstavnicima crnogorskih iseljenika u Hrvatskoj.

5. februar

- Na sastanku Radne grupe za izradu predloga rezolucije o evropskim integracijama utvrđena je dinamika rada Radne grupe koja podrazumijeva ostvarivanje saradnje sa predsjednicima i zamjenicima predsjednika radnih tijela Skupštine,

predstavnicima parlamentarnih partija koji nijesu zastupljeni u sastavu Radne grupe, predstavnicima Vlade, Univerziteta Crne Gore, nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima evropskih integracija, Savezom samostalnih sindikata Crne Gore, Unijom slobodnih sindikata i Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti.

6. februar

- Na održanom sastanku ambasadora Ograničene posmatračke misije OEBS/ODIHR-a Gerta Hajnriha Arensa (Geert Hinrich Ahrens) sa predsjednikom Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Rifatom Rastoderom, bilo je riječi o preporukama iz Konačnog izvještaja Ograničene OEBS/ODIHR misije za posmatranje izbora, povodom održanih pri-



jevremenih parlamentarnih izbora. Sagovornici su se fokusirali na preporuke koje se odnose na zakonodavni okvir, a ponajviše na pitanja vezano za uslov prebivališta, raspodjelu mandata manjinskim listama, zastupljenosti žena na izbornim listama, kao i ulozi medija u izbornom procesu. Sastanku su, takođe, prisustvovali Tamara Otiašvili (Tamara Otiashvili), savjetnica za izbore OEBS/ODIHR-a i Lojd Tjudik (Lloyd Tudyk), menadžer programa demokratizacije u misiji OEBS-a.

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primio je ambasadora Ograničene posmatračke misije OEBS/ODIHR-a Gerta Hajnriha Arensa (Geert Hinrich Ahrens). Tema sastanka bili su zaključci i preporuke iz Izvještaja OEBS/ODIHR-a povodom održanih parlamentarnih izbora. Sagovornici su se saglasili da je i pored pozitivnih ocjena neophodno dalje unapređivati demokratičnost izbornog procesa, posebno u dijelu jačanja povjerenja građana u izbore.
- Predstavници poslaničkih klubova Skupštine Crne Gore, razgovarali su sa šefom Ograničene

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



posmatračke misije OEBS/ODIHR-a, ambasadorom Gertom Hajnrihom Arensom (Geert Hinrich Ahrensom). Tema sastanka bili su zaključci i preporuke iz Izvještaja OEBS/ODIHR-a povodom održanih parlamentarnih izbora, usklađivanje izbornog zakonodavstva i praksa sa preporukama OEBS-a, kao i konkretni oblici saradnje kojima će se podržati buduće mjere Crne Gore u sprovođenju preporuka OEBS/ODIHR-a. Sagovornici su se saglasili da Izvještaj OEBS/ODIHR-a o održanim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori daje doprinos zajedničkom povjerenju građana u izborni proces.

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao je sa Josefom Levijem (Yossef Levy), ambasadorom Izraela u Crnoj Gori. Levi je izrazio



zadovoljstvo saradnjom koju Jevrejska zajednica u Crnoj Gori ostvaruje sa državnim institucijama. Sagovornici su posebno naglasili prijateljske odnose između Crne Gore i Izraela i izrazili očekivanje da će u budućnosti jačati ekonomski i parlamentarni odnosi dvije zemlje.

11. februar

- Prilikom dvodnevne posjete ambasadora država članica NATO-a, članovi Odbora za evropske integracije sastali su se sa delegacijom koju su činili stalni predstavnici Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Luksemburga pri Sjevernoatlantskom savjetu, kao i predstavnik Ambasade Republike Slovenije u Crnoj Gori. Na sastanku je bilo riječi o strategiji Crne Gore za ulazak u NATO i ukazano je na prednosti članstva u NATO savezu, posebno u dijelu koji se odnosi na poštovanje suvereniteta i nezavisnosti svake zemlje članice, kao i važnosti u pogledu suverenog donošenja odluka od strane država članica.

Posebna pažnja tokom sastanka bila je posvećena problematici nedovoljne informisanosti javnosti o ukupnom procesu integracija u Atlantski savez, kao i o najboljim modalitetima kampanje koji bi se koristili sa ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom pitanju. Sagovornici su bili saglasni i da je u narednom periodu neophodno raditi na poboljšanju i učestalosti komunikacije između poslanika i ambasadora NATO zemalja.

- Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu sastali su se sa delegacijom ambasadora država članica NATO saveza. Predsjednik Odbora Mevludin Nuhodžić ukazao je na značaj učešća Crne Gore u Akcionom planu za članstvo (MAP) i upoznao delegaciju sa radom i sprovedenim aktivnostima Odbora u proteklom periodu. Predsjednik Nuhodžić je podsjetio na značaj usvajanja i uspješnost u dvogodišnjoj primjeni Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, kojim su znatno proširena ovlašćenja i odgovornost Odbora za bezbjednost i odbranu i Skupštine Crne Gore u ovoj oblasti. Predstavnici zemalja članica NATO konstatovali su važnost ostvarenog napretka Crne Gore na putu evroatlantskih integracija i izrazili punu podršku nastavku ovog procesa. Posebno su ukazali na značaj učešća pripadnika Vojske Crne Gore u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija ISAF u Avganistanu i pozitivno ocijenili aktivnosti Odbora za bezbjednost i odbranu u sprovođenju parlamentarnog nadzora. Na sastanku je zajednički ukazano na potrebu detaljnijeg informisanja građana Crne Gore o procesu evroatlantskih integracija i efektima članstva u NATO savezu.

12. februar

- Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu učestvovali su na okruglom stolu „Druga godina primjene Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane” Tokom rada okruglog stola, predstavnik Instituta „Alternativa” Marko Sošić, prezentovao je učesnicima monitoring izvještaja o radu Odbora u 2012. godini i primjene Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, koji su sačinili predstavnici ove nevladine organizacije. Na skupu su, pored članova i službe Odbora za bezbjednost i odbranu, učestvovali i predstavnici organa i institucija iz sektora odbrane i bezbjednosti, kao i predstavnici

međunarodnih organizacija, civilnog društva i medija. Skup je organizovao Institut „Alternativa“ uz podršku Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (DCAF).

- Sastanak radne grupe za izradu predloga rezolucije o evropskim integracijama održan je sa predstavnicima parlamentarnih političkih partija koje nijesu zastupljene u Radnoj grupi: Mladenom Bojanićem (Pozitivna Crna Gora), Almerom Kalačem (Bošnjačka stranka), Ljerkom Dragičević (Hrvatska građanska inicijativa), Fatmirom Gjekom (Demokratska partija) i Gencijem Nimanbeguom (FORCA). Na sastanku su razmijenjena mišljenja o ulozi Skupštine u pristupnim pregovorima, njenom odnosu sa Vladom Crne Gore i mogućnostima daljeg jačanja uloge parlamenta u procesu evropskih integracija. Takođe, ukazano je i na značaj učešća Skupštine u procesu pregovora sa Evropskom unijom, kao i donošenja strateških dokumenata.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao je sa stalnim predstavnicima Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Luksemburga pri Sjevernoatlantskom savjetu. Sagovornici su se saglasili da je Crna Gora na dobrom putu kada su u pitanju evroatlantske integracije. Takođe su pohvalili dosadašnji napredak koji je Crna Gora postigla na putu ka NATO-u i ukazali na značaj napora koje Crna Gora ulaže u reformu sektora odbrane.
- U okviru predsjedavanja Republike Makedonije Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi - SEECP, u Skoplju je održan osmi sastanak Radne grupe Parlamentarne dimenzije ove Inicijative. Sastanku je prisustvovao član Radne grupe iz Skupštine Crne Gore, nacionalni koordinator za Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi. Sastanak je obilježila rasprava o strukturi budućeg sekretarijata i nivou finansijske kontribucije nacionalnih parlamenata država članica. Iako je na sastanku postignuta saglasnost o važnosti parlamentarne saradnje na regionalnom nivou, posebno kroz inicijative kao što je Proces saradnje, istaknuto je, da je u vremenu ekonomske i finansijske krize, neophodno pristupiti osnivanju racionalno organizovanog sekretarijata, koji ne iziskuje značajnija finansijska sredstva. Nakon posebnog oblika parlamentarne saradnje u okviru 14 godina trajanja SEECP Inicijative, ušlo se u novu fazu razvoja Parlamentarne dimenzije, koja je počela osnivanjem Radne grupe tokom crnogorskog predsjedavanja 2011. godine.

13. februar

- Predsjednik Odbora za ekonomiju finansije u budžet mr Aleksandar Damjanović sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju je predvodio Nadim Ilahi (Nadeem Ilahi), šef

misije za Crnu Goru. Na sastanku se razgovaralo o tekućoj ekonomskoj situaciji, politici održivih javnih finansija, stanju bankarskog sektora, visini javnog duga i načinima njegovog smanjivanja, svojoj ekonomiji, fiskalnim rizicima, poreskoj politici i izazovima crnogorske privrede u narednom periodu. Predsjednik Odbora upoznao je sagovornike sa radom Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i njegovom širokom nadležnošću i posebno naglasio osnaživanje nadzorne uloge ovog radnog tijela u procesu donošenja budžeta države i unapređivanju procedura u postupku praćenja realizacije budžeta države uključivanjem i ostalih radnih tijela Skupštine. Posebno je naglasio značaj donošenja novog Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti za stabilizaciju finansijskog sistema kojim se ograničava prekomjerno zaduživanje i davanje garancija. Takođe je ukazao na potrebu uvođenja poreza na finansijske transakcije, odnosno oporezivanje platnog prometa, kroz donošenje posebnog zakona. Misija MMF ponovo će u maju posjetiti Crnu Goru.

- Poslanice/i i zaposlene/i u Skupštini Crne Gore pridružili su se kampanji „Jedna milijarda ustaje“



protiv nasilja nad ženama, plesom „Protestuj, pleši, ustani“. U Skupštini Crne Gore, plesalo se na poziv Odbora za rodnu ravnopravnost. Kampanju „Jedna milijarda ustaje“ pokrenula je dramatičarka i scenaristkinja Iv Enstler (Eve Enstler).

- Radna grupa za izradu predloga rezolucije o evropskim integracijama održala je sastanak sa predsjednikom Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Rifatom Rastoderom, predsjednikom Odbora za evropske integracije Slavenom Radunovićem, predsjednikom Odbora za ljudska prava i slobode Halilom Dukovićem, predsjednikom Odbora za rodnu ravnopravnost Nadom Drobnjak, predsjednikom Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Predragom Sekulićem, predsjednikom Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Brankom Tanasijević, predsjednikom Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Zoranom Jelićem, predsjednikom Odbora za antikorupciju Predragom Bulatovićem, predsjednikom Komisije za praćenje i kontrolu postupka

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

privatizacije Jankom Vučinićem, članom Odbora za bezbjednost i odbranu Obradom Mišom Stanišićem i generalnim sekretarom Skupštine Damirom Davidovićem. Na sastanku je posebno isktaknut značaj donošenja dokumenta kojim bi se na precizan način definisala uloga Skupštine Crne Gore u procesu evropskih integracija, njena pozicija i odnos sa Vladom Crne Gore i drugim relevantnim subjektima. Učesnici sastanka saglasni su da je donošenje ovog dokumenta, uz konsenzus svih parlamentarnih političkih partija, neophodno učiniti u što skorijem roku.

- Predstavnicima debatnog kluba Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice posjetili su Skupštinu Crne Gore. Posjeta je dio projekta „Otvoreni parlament“ čiji je cilj jačanje veza parlamenta i građana, posebno mladih.

15. februar

- U okviru projekta „Otvoreni parlament“ grupa predstavnika Crnogorskog udruženja studenata faku-



lteta političkih nauka pojetila je Skupštinu Crne Gore. Studenti prve i druge godine, najprije su upoznati sa istorijatom crnogorskog parlamentarizma, organizacijom i strukturom Skupštine, njenim nadležnostima i funkcijama, kao i aktivnošću radnih tijela i poslaničkih klubova. Akcenat je stavljen na aktuelni 25. skupštinski saziv, kao i na način praćenja sjednica i medijsko izvještavanje iz Skupštine Crne Gore.

- Radna grupa za izradu predloga rezolucije o evropskim integracijama održala je sastanak sa predstavnicima akademske zajednice, nevladinog sektora i sindikata na kojem su razmijenjena mišljenja i sugestije u pogledu pripremanja navedenog dokumenta, iskazavši spremnost da daju doprinos njegovoj izradi i primjeni u radu same Skupštine. Sastanak sa ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija dr Igorom Lukšićem i njegovim saradnicima održan je istog dana. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o ulozi Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela u procesu pristupnih pregovora, u pogledu usklađivanja zakonodavstva Crne Gore sa

pravnom tekovinom Evropske unije i njegovoj primjeni, kao i definisanja pregovaračkih pozicija. Predstavnicima Radne grupe i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija saglasili su se da Skupština Crne Gore treba da ima značajnu ulogu u samom procesu i ocijenili neophodnim što skorije usvajanje ovog dokumenta. Takođe, saglasili su se da do donošenja dokumenta učešće Skupštine i njenih radnih tijela, tj. Odbora za evropske integracije i drugih matičnih odbora, bude značajnije u definisanju pregovaračkih pozicija Crne Gore po pojedinim poglavljima.

- Održan je prvi sastanak Radne grupe koju je formirao Odbor za antikorupciju na sjednici održanoj 6. februara 2013. godine sa zadatkom da pripremi plan rada Odbora za 2013. godinu. Radnu grupu čine: Predrag Bulatović, predsjednik Odbora, Milorad Vuletić, Obrad Mišo Stanišić, Mićo Orlandić i Koča Pavlović. Radna grupa je utvrdila metodologiju rada, kao i rok za završetak zadatka. Posebno je razmatrano pitanje prioriteta tematskih sjednica sa ciljem preciziranja nadležnosti rada Odbora u praksi.

18. februar

- Skup u organizaciji Regionalnog centra za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC) na temu „Odgovornost odbrane u okviru Zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike“ održan je od 19. do 21. februara 2013. godine u Rakitju, Republika Hrvatska. Na skupu je učestvovao predstavnik službe Skupštine Crne Gore. Cilj skupa bio je da predstavi ulogu sistema odbrane država članica u okviru Zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike Evropske unije, sa posebnim osvrtom na restrikcije u pogledu budžetskih izdvajanja, kao i da podstakne diskusiju o načinima prevazilaženja ekonomske krize kako se ne bi ugrozilo funkcionisanje sistema odbrane.
- Članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za evropske integracije, u sastavu doc. dr Miodrag Vuković, Suljo Mustafić, Vasilije Lalošević i Dritan Abazović, učestvovali su na Konsultativnom sastanku predstavnika Parlamentarnog Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, koji je održan u Sarajevu. Tema sastanka bila je „Unaprjeđivanje interparlamentarne saradnje između zemalja Dejtonskog sporazuma uz korišćenje iskustava iz Nordijskog modela.“ Igmanska inicijativa je tokom 2012. godine započela rad na konkretnom projektu, finansiranom od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji, koji je usmjeren ka unaprjeđivanju inter-

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

parlamentarne saradnje između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije po nordijskom modelu. Sastanak je bio nastavak konsultativnog procesa koji je počeo sastankom predsjednika Odbora za međunarodne odnose četiri parlamenta koji je održan 18. i 19. oktobra 2012. godine u Saboru Republike Hrvatske.

20. februar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić boravio je u Briselu gdje se susreo sa evropskim komesarom za proširenje i politiku susjedstva Štefanom Fileom (Štefan Füle). Takođe, Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić obratio se Odboru Evropskog parlamenta za vanjske poslove - AFET (European Parliament's Foreign Affairs Committee), na poziv predsjednika Odbora Elmana Broka, a prisustvovao je i sjednici Predsjedništva Partije Evropskih Socijalista. Tokom susreta sa Komesarom Fileom sagovornici su se saglasili oko uspješne uloge koju Skupština Crne Gore ima u procesu evropskih integracija. Razgovarano je o daljim parlamentarnim izazovima u fazi pristupnih pregovora, u kom smislu je predsjednik Krivokapić informisao Komesara Filea o aktivnostima koje se kontinuirano sprovode, kako bi se Skupština Crne Gore institucionalno pripremila za nove evropske obaveze. Na sastanku Odbora za međunarodne odnose Evropskog Parlamenta (AFET) Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je naveo da Ustavni odbor intenzivno radi na usaglašavanju Ustavnih amandmana u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je odgovarao na pitanja evropskih parlamentaraca iz svih parlamentarnih grupa.

21. februar

- Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet prisustvovali su parlamentarnom seminaru „Energetska politika Evropske unije i njen uticaj na



zemlje u procesu pridruživanja" na kojem je analizirana strategija Energetske zajednice i predstavljeni izazovi i mjere sa kojima će se zemlje

kandidati i zemlje u procesu pridruživanja nositi kako bi na adekvatan način izvršili reformu energetskog sektora. Tokom seminara bilo je riječi o modelu koji bi omogućio integraciju energetskog tržišta, stvaranju stabilnog energetskog okruženja, ali i o nedostacima zemalja Jugoistočne Evrope, a koji se odnose na veličinu energetskog tržišta, zastarjelost infrastrukture kao i nedovoljnu iskorišćenost obnovljivih izvora energije. Takođe, predstavnici parlamentarnih delegacija zemalja Jugoistočne Evrope predstavili su energetske infrastrukturne prioritete zemalja iz kojih dolaze, nakon čega su predstavljeni i energetske infrastrukturni prioriteti Evropske unije do 2020. godine. Seminaru su pored parlamentarne delegacije Crne Gore i predstavnika Evropskog parlamenta, prisustvovali i delegacije Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Turske.

- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović sastao se sa direktorom Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru Henrijem Boneom (Henri Bohnet). Generalni sekretar Skupštine upoznao je sagovornika sa izmjenama u radu i organizaciji Skupštine koje su sprovedene u cilju daljeg jačanja zakonodavne i nadzorne uloge, kao i što efikasnijeg učešća u procesu integracije u EU. Sagovornici su razmijenili mišljenja o budućim modelima saradnje Skupštine Crne Gore i Fondacije Konrad Adenauer, pri čemu su kao posebne oblasti interesovanja navedene vladavina prava, pravosuđe, borba protiv korupcije i zaštita životne sredine. S tim u vezi, razmatrane su mogućnosti učešća službenika Skupštine u studijskoj posjeti Bundestagu, učešće na obukama iz oblasti zaštite životne sredine, kao i organizovanje okruglih stolova na kojima bi se razmatrale teme iz oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i sprovođenja reformi na putu ka EU. Na sastanku je, takođe, bilo riječi o planovima za tekuću godinu i projektima koje Skupština Crne Gore sprovodi u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama i institucijama.
- Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić sastao se sa predstavnicima Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve, koordinatorkama na projektu „Jačanje parlamentarnog nadzora nad bezbjednosnim sektorom na Zapadnom Balkanu” Teodorom Fuior (Teodorom Fuior) i Franciskom Klopfer (Franziskom Klopfer). Na sastanku su razmatrani detalji predstojeće studijske posjete članova Odbora za bezbjednost i odbranu Hrvatskom saboru, kao jedne od planiranih aktivnosti u okviru trogodišnjeg projekta za pružanje podrške nacionalnim parlamentima u regionu Zapadnog Balkana u ispunja-

vanju njihove ustavne uloge zakonodavnih, predstavničkih i nadzornih tijela na polju bezbjednosti i odbrane. Realizacijom pomenutih aktivnosti, nastavlja se proces stručnog usavršavanja članova i službe Odbora za bezbjednost i odbranu, sa ciljem nadogradnje uspostavljenog pravnog okvira u sektoru odbrane i bezbjednosti, kao i uspješne dugogodišnje saradnje sa Centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve.

- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović sastao se sa šefom Misije OEBS-a u Crnoj Gori ambasadorom Ljubomirom Kopajem (Lubomir Kopaj). Sagovornici su razmijenili mišljenja o mogućnostima dalje saradnje Skupštine Crne Gore i Misije OEBS-a. Istaknuto je da se prioritete Skupštine u pogledu jačanja kapaciteta tokom procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u velikoj mjeri podudaraju sa oblastima kojima OEBS posvećuje posebnu pažnju i u kojima može pružiti podršku. Obostrano je zaključeno da postoji značajan prostor za nastavak saradnje, uključujući i razne vidove podrške OEBS-a, posebno u cilju jačanja kapaciteta radnih tijela i Službe Skupštine.
- Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić sastao se sa Nj.E. Vladimirom Gasparičem (Vladimir Gasparic), ambasadorom Re-



publike Slovenije u Podgorici. Predsjednik Odbora Mevludin Nuhodžić ukazao je na značaj ukupnog učešća Crne Gore u Akcionom planu za članstvo (MAP) i upoznao ambasadora sa radom i sprovedenim aktivnostima Odbora u proteklom periodu. Ambasador Gasparič u razgovoru je konstatovao značaj ostvarenog napretka Crne Gore na polju evroatlantskih integracija i istakao važnost informisanja građana o NATO integracijama Crne Gore. Ovom prilikom poseban osvrt je učinjen na pitanje strategije promovisanja, gdje je ambasador istakao da politički i vojni zadaci koje Crna Gora treba da ispuni počinju od javne podrške, koja se može podići ako se ozbiljno sprovodi strategija.

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić primio je predstavnike fondacije Konrad Adenauer – direktora Henrija Bonea (Henri Bohnet) i koordinatorku Saniju Šljivčanin. Na sastanku je naglašeno da se kroz jačanje kapaciteta Skupštine daje podsticaj reformama, demokratizaciji, vladavini prava i jačanju drugih institucija u procesu integracija. Razgovarano je i o mjestu i ulozi manjinskih partija u političkom životu, u Skupštini i izvršnoj vlasti. Zajednički je konstatovano da, u narednom periodu, treba unaprijediti saradnju između ovdašnjih političkih subjekata i institucija sa fondacijom Konrad Adenauer.

22. februar

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Željko Šturanović primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Islamske Republike Iran Nj. E. Abolgasem Delfija (Abolghassem Delfi). Potpredsjednik Šturanović je iskazao zahvalnost iranskom ambasadoru na njegovom ukupnom doprinosu koji je dao tokom njegove misije u Crnoj Gori i razvoju bilateralnih odnosa Crne Gore i Irana.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić predvodio je delegaciju Skupštine Crne Gore na XII Zimskom zasijedanju Parlamentarne skupštine OEBS-a, koja je održana u Beču. Predsjednik je na zasijedanju izabran u poseban Odbor za reformu i transparentnost OEBS-a. Predsjednik se tokom zasijedanja susreo sa rukovodstvom Parlamentarne Skupštine i drugim čelnicima delegacija organizacije koja okuplja 57 zemalja evroatlantskog i evroazijskog prostora od Vankuvera do Vladivostoka, i najveća je parlamentarna skupština na svijetu.

26. februar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao je sa Vjekoslavom Bevandom, predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sagovornici su konstatovali da su odnosi Crne Gore i BiH odličan primjer dobrosusjedstva i model uspješne saradnje u regionu, što predstavlja najbolji doprinos njegovom razvoju i stabilnosti. Takođe, sagovornici su zaključili da postoji prostor da dvije zemlje intenziviraju ekonomsku saradnju, posebno u oblasti saobraćaja i turizma.

27. februar

- Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore dr Halil Duković i članica Odbora dr Ljiljana Đurašković sastali su se sa profesorom Eduard Roigom (Eduard Roig), specijalistom za oblast javne uprave, administrativnog prava i antikorupcije iz Zajedničke inicijative Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske

unije, formirane sa ciljem da pruži podršku unapređenju sistema državne uprave u zemljama Istočne i Centralne Evrope (SIGMA). Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković upoznao je predstavnika SIGMA-e sa radom Odbora za ljudska prava i slobode, uz poseban osvrt na saradnju sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, navodeći da Odbor ima kontinuiranu i veoma dobru saradnju sa Ombudsmanom. Profesor Eduard Roig je zahvalio na svim informacijama naglašavajući da će mu biti veoma korisne za izradu izvještaja.

- Član Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore Koča Pavlović sastao se sa delegacijom SIGMA-e, u kojoj su bili Xavier Sisternas (Xavier Sisternas), glavni administrator za oblasti javne uprave, administrativnog prava i antikorupcije, i profesor Eduard Roig (Eduard Roig), specijalista za tu oblast. Član Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore Koča Pavlović je upoznao predstavnike SIGMA-e sa nadležnostima i metodologijom rada novoformiranog Odbora za antikorupciju kao i sa daljim planovima Odbora. Posjeta delegacije SIGMA-e Crnoj Gori organizovana je u cilju izrade Analize za 2013. godinu, koja se odnosi na Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Tim povodom pored predstavnika Skupštine Crne Gore, delegacija SIGMA-e sastala se i sa predstavnicima drugih relevantnih organa i organizacija.
- Šef Delegacije Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE) dr Zoran Vukčević sastao se sa šefom Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžaminom Perksom (Benjamin Perks), na njegovu inicijativu. Sastanku je prisustvovala i Ana Zec, koordinatorica programa u Kancelariji UNICEF-a u Crnoj Gori. Tema sastanka je bila Kampanja Savjeta Evrope protiv seksualnog nasilja nad djecom poznata pod nazivom „Jedno od petoro”. Bendžamin Perks (Benjamin Perks) je predložio konkretnu saradnju, navodeći da je UNICEF spreman da za potrebe realizacije Kampanje „Jedno od petoro”, uradi istraživanje na temu „Znanje, stavovi i prakse o fenomenu nasilja nad djecom u Crnoj Gori”. Učesnici sastanka su izrazili zadovoljstvo zbog susreta i spremnost za realizaciju kako konkretnog, tako i budućih projekata u cilju zaštite i unapređenja prava djeteta, u partnerstvu UNICEF-a i Skupštine Crne Gore.
- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i član Predsjedništva Demokratskog fronta prof. dr Branko Radulović je na njihov zahtjev primio predstavnike sindikata KAP-a, Rada Krivokapića, Vukmana Braunovića i Željka Peruničića. Predmet razgovora

je bio alarmantno stanje u KAP-u i njegova budućnost. Sagovornici su se u potpunosti složili o stanju u KAP-u, uzročnicima tog stanja i njegovoj budućnosti.

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao je sa Žan Danijel Ruhom (Jean-Daniel Ruch), ambasadorom Švajcarske. Ambasador Ruh je pohvalio dosadašnje uspjehe koje je Crna Gora ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je upoznao Ruha sa radom crnogorskog Parlamenta, obrazovanjem novih skupštinskih radnih tijela kao i radu na Ustavnim promjenama. Predsjednik Skupštine



Crne Gore Ranko Krivokapić i ambasador Ruh takođe su razgovarali o ekonomskoj saradnji dvije zemlje, i konstatovali da postoji povoljan ambijent za njeno osnaživanje, naročito u oblasti održivog razvoja.

- Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobniak, učestvovala je u radu regionalnog sastanka i regionalne konferencije na temu „Kojeg je roda sigurnost? UN Rezolucija 1325 Žene, mir i sigurnost: globalno-regionalno-lokalno”, koja je održana u Banja Luci. Cilj oba događaja bio je razmjena regionalnih iskustava i praksi u primjeni UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i bezbjednost” i nacionalnih akcionih planova za sprovođenje ove UN rezolucije.
- Radna grupa za izradu predloga rezolucije o evropskim integracijama sastala se sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ambasadorom Mitjom Drobničem. Članovi Radne grupe upoznali su ambasadora Drobnića sa radom Radne grupe i namjerom da se u toku prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja na dnevnom redu sjednice Skupštine nađe dokument kojim bi precizno bila definisana uloga parlamenta u procesu integracije u EU, njen odnos sa Vladom Crne Gore i drugim relevantnim subjektima. Posebno je naglašeno da postoji saglasnost svih parlamentarnih političkih partija da uloga Skupštine u procesu integracije treba da bude ojačana i da je ovaj dokument potrebno usvojiti u

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament”, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

što kraćem roku. Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori saglasio se sa članovima Radne grupe da se radi o veoma značajnom dokumentu kojim bi, između ostalog, trebalo da bude definisana i uloga Odbora za evropske integracije u procesu usvajanja pregovaračkih pozicija. Na sastanku je, takođe, bilo riječi o radu na izmjeni Ustava Crne Gore i daljem jačanju nadzorne uloge Skupštine.

28. februar

- Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović sreo se sa delegacijom Finske koju je predvodio generalni direktor Odjeljenja za Evropu Ministarstva vanjskih poslova Finske Juk Salovar (Jukka Salovar). Predsjednik Odbora je upoznao goste sa položajem i nadležnostima Skupštine u pravno-političkom sistemu Crne Gore, a posebno sa ulogom novoformiranog Odbora za evropske integracije u procesu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Generalni direktor Juk Salovar (Jukka Salovar) istakao je značaj zakonodavnog organa u procesu evropskih integracija i svrsishodno tome predstavio iskustva Odbora za evropske poslove Parlamenta Finske. Sagovornici su se saglasili da je od posebnog značaja za dalji napredak Crne Gore u procesu pregovora rješavanje pitanja koje čine osnovu pregovaračkih poglavlja 23 i 24.
- Publikacija „Nadzorna funkcija njemačkog Bundestaga sa kratkim uporednim prikazom nadzorne funkcije Skupštine Crne Gore“ prezentovana je u Skupštini Crne Gore. Publikacija, koju je, kroz program podrške Ambasade SR Njemačke u Crnoj



Gori, pripremila međunarodna advokatska firma Ashurst u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), sadrži prezentaciju prevashodno nadzornih funkcija Bundestaga, kao i kratak uporedni pregled poslovnih procedura i praksi ovog parlamenta i Skupštine Crne Gore. Uvodna izlaganja na prezentaciji imali su generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović i ambasador SR Njemačke u Crnoj Gori Pius Fišer (Pius Fischer), dok je direktor Monitoring programa

Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuk Maraš predstavio sadržaj publikacije. Prezentaciji su prisustvovali potpredsjednici Skupštine Crne Gore Branko Radulović i Suljo Mustafić, predstavnici klubova poslanika, kao i zaposleni u Službi Skupštine.

- Predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore Slaven Radunović sastao se sa ambasadorom Rumunije Nj.E. Mihailom Florovićem (Mihail Florovic). Predsjednik Odbora je tom prilikom ukazao na nedavne izmjene Poslovnika Skupštine Crne Gore, koje, između ostalog, obuhvataju i formiranje Odbora za evropske integracije. Ambasador Florović je izrazio zadovoljstvo uspjehom Crne Gore u procesu evropskih integracija i istakao apsolutnu podršku Rumunije u daljim fazama procesa evropskih integracija. Kao važan dio ukupne saradnje, istaknuta je važnost nastavka dobre komunikacije zakonodavnih organa dvije države, kroz održavanje redovnih sastanaka poslanika i službenika. S tim u vezi istaknuto je interesovanje rumunske strane za organizovanje zvanične posjete delegacije Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore Parlamentu Rumunije.
- Shodno Odluci sa pete sjednice, održane 25. februara 2013. godine, članovi Odbora za bezbjednost i odbranu su, u vezi sa članom 15 stav 2 tačka 2 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, posjetili Odsjek za posebne provjere u Upravi policije. Ovom prilikom poslanici su upoznati sa strukturom ove organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, normativnim okvirom djelovanja, načinom rada i mjerama za prikupljanje podataka. Posjeta Odsjeku za posebne provjere predstavlja realizaciju vanredne aktivnosti parlamentarnog nadzora koja ima za cilj ostvarenje neposrednog uvida u dokumentaciju i razgovor sa licima koja obavljaju konkretne poslove i zadatke.
- Predstavnici službe Skupštine učestvovali su na XVIII Naučno-stručnom skupu „Informacione tehnologije 2013“ koji je održan na Žablaku. Cilj skupa bio je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori i u svijetu. Na skupu su prezentirani naučni i stručni rezultati, organizovane rasprave i pregledna predavanja. U okviru sekcije autorskih radova, službenici Sektora za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu predstavili su se sa dva rada, kojima su predstavljeni napor Skupštine Crne Gore da korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija poboljšaju podršku zakonodavnoj i nadzornoj ulozi Parlamenta, kao i njegovu otvorenost i transparentnost.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.